




Re na le kopano ya balelapa.

Go na le Rre, Mmangwane Pula, Malome Chavani, Eddie,
Attie, nna, le Koko.

Ke nna yo monnye.



Radio e tshubiwa ka nako yotlhe mo ntlung 24/7. Re reetsa gape le dikgang.

Re utlwile gompiono gore dikolo di tlile go bulwa gape beke e e tlang.



Dikolo di ne di tswetswe dikgwedi ka lebaka la paka ya thibelonakwana ya go se tswela kwa ntle.

Rre a simolola, "Balelapa, re tshwanetse go dira tshwetso ka go boela sekolong ga bana."



Mmangwane Pula o tshwenyegile. "Fa dikolo di bulwa go raya gore batho ba bantsi ba tlile go tshwaetsega.

Dilo di ka etegela thata," a bua jalo.



Attie a re, "Ke tshaba go tsenwa ke bolwetse jo.

A re emeng dibeke tse pedi go bona gore dilo di tla be di le jang kwa sekolong. Go na le ketsaetsego e ntsi."




Rre a re, "Ke tshwenyegetse Koko.

Fa bana ba tla gae ba tlisa bolwetse fa gae, go tlile go nna thata mo go ena."

Koko a dumela ka tlhogo.



Koko o godile. O na le bolwetse ba sukiri le mathata a pelo.
Ke tshogile thata. Ke tshogetse balelapa la me.



Malome Chavani a re, "Ke nagana gore bana ba nne fa gae, jaaka e le go ikilela. A re leteng go bona gore a dikolo di ikemiseditse eng ka barutwana."

Mongwe le mongwe a dumela kwa ntle ga Eddie.



“Ke tshwanetse go ya sekolong se segolo ngwaga o o tlang.
Ga ke itse gore ke tla fetsa tiro.
Go ithuta ka inthanete ga ke go rate,” ga bua Eddie.



Ga ke a tshwenyegela go salela morago ka tiro ya sekolo.

Ke tshwenyegetse botho. Re tlile go tshwarana jang jaanong?

Re tshwanetse go lebagana le se rotlhe.



—Dipotso

1. Kwala bokao jwa mafoko a: tshwaetsegile, godile, ikilela, botho.
2. Tlhalosa gore go kaya eng ka ga 'ke tshwenyegetse botho'.
3. O nagana gore lelapa le dirile tshwetso efe? Ke goreng jalo?
4. Balelapa la gago ke bomang le mang?
5. O ne wa ikutlwa jang fa o kopana le barutwanammogo ba gago morago ga taolelometsamao ya *Covid-19*?
6. Ntle le bolwetse jwa sukiri, ke malwetse afe a mangwe a a ka fokotsang itshireletso ya mmele wa motho?
7. Ke ditshwetso dife tse o di tsayang letsatsi le letsatsi?



Bukakanelo e ikaegile mo dipegelong tsa RX Radio.
RX Radio ke seteišene sa radio ya bana ya
inthanete, e dirilwe ke bana e bile e diretswe bana.

RX Radio e gasa go tswa mo Red Cross War
Memorial Children's Hospital kwa Motse Kapa.

RX Radio e thusa bana go bua dikgang tsa matsapa
a botlhokwa go bona.

[Etela RX Radio](#)